

L'addition posée (6)

1) Calcule les additions posées.

$$81 + 10 = \dots\dots$$

| | | |
|---|----------|--------|
| | dizaines | unités |
| | 8 | 1 |
| + | 1 | 0 |
| | | |
| | | |

$$48 + 41 = \dots\dots$$

| | | |
|---|----------|--------|
| | dizaines | unités |
| | 4 | 8 |
| + | 4 | 1 |
| | | |
| | | |

2) Pose et calcule les additions.

$$69 + 30 = \dots\dots$$

| | | |
|---|----------|--------|
| | dizaines | unités |
| | | |
| + | | |
| | | |
| | | |

$$26 + 12 = \dots\dots$$

| | | |
|---|----------|--------|
| | dizaines | unités |
| | | |
| + | | |
| | | |
| | | |

$$73 + 5 = \dots\dots$$

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| | <u>dizaines</u> | <u>unités</u> |
| | | |
| + | | |
| | | |
| | | |